

BUKA YA SESOTHO

Buka
4
Kotara 4



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Sehlopha sa R BUKA 4

Lebitso:

Phapusi:



Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE R – BOOK 4
TERM 4
ISBN 978-1-4315-0728-3
THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.




9 781431 507283



Mofumahadi Angie Motshekga,
letona la Lafapha la Thuto ya
Motheo



Mong. Enver Surty,
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo



Selemong sena sa Kamohelo sa (Kereiti ya R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lefapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsha mosebetsi wa ngvana wa Moaforka. Diphuputso di bontshitse hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mesebetsi e ba phephetsang pele ho Kereiti ya 1. ba sebetsa hantle dithutong tsa bona dilemong tse latelang. dilemong tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshanelang ho rutwa haholwanyane ha ba le Kereiting ya R.

Thutong ya Motheo kharikhulamo e lebeletse hore ngvana wa Kereiti ya R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bokgoni ba ho sebetsa dipalo, ke hona mona moo ba hlokang ho tshehetsha haholo hore ba fumane mothéo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba fiha Kereiting ya 1 le ho fetela dihlopheng tse ka hodimo.


Dibuka tsa Kereiti ya R ka hoo maikemisetsa a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bokgoni bona le ho tseba dinttha tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le menyeta e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bokgoni ba bona ho itokisetra bakeng sa dikereiti tse latelang.

Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshanelo ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe, le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshanelo ho utlwisia kamano e teng dipakeng tsa mantswe le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokomela hore mantswe a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moevelo. Ho sa le jwalo, pele bana ba ithuta ho ngola, ba tshanelo ho ntshetsa pele bokgoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswe le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bokgoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.


Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisia ka ho tshwana. Dibuka tsa Kereiti ya R di thusa matitjhere le bana ho sebetsa ka mokgwa o ikethang oo ngvana ka mong a ka sebetsang ka sekghala sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hlokahala hore titjhere a ka kgutleta morao ho thusa ngvana moo a sa utlwisisang hantle ho latela maemo a kutlwiso ya ngwana. Mesebetsi e tla thusa ngvana le titjhere ho bona moo ho nang le dikgwaello e le hore titjhere e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgaello tseo pele ngvana a fetela dikereiting tse ka pele.

Dibuka tse kenyelsetsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bokgoni ho tsa bophelo tseo kaofela ha tsona ho nang le mokotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a moithuti. Re a tshepa hore baithuti batla thabela le ho ananelo ho sebedisa mesebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhere o tla natefelwa le bona ho sebediseng dibuka tsena.

E hlopisitswe ho
latela lenane thuto la
CAPS



Ha re bineng




Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Alfabete



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Fourth edition published in 2016

ISBN 978-1-4315-0728-3

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

SESOTHO

Buka

4

kotara 4

Sehlopha
sa

R

TSE KOPANENG

- ★ Ho bala le ho ngola
- ★ Dipalo
- ★ Bokgoni ho tsa bophelo

B u k a

ya SESOTHO

1	Didaenasoso	2
2	Dinonyana le dihahabi	12
3	Diphootholo tse hlaha	22
4	Dipapadi	32
5	Ho keteka	42



Ditaelo tsa disehwa di
qetellong ya buka.





Buka ena ke ya:





Didaenasoso




Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.

Tadima setshwantsho mme
o bue ka mefuta e fapaneng
ya didaenasoso.


Didaenasoso di phetse jwang?

Re tseba jwang ka diphoof olo tse phetseng
kgale tjee?

Ha re bueng



Lebitso la ka:






Ha re baleng

Tereisa palo mme o tlotse ka mmala dibopeho hore ho be le
tse 8 moleng o mong le o mong.


8




8



8







8



8



Ithute palo 8.





1.2



Ha re etseng

Seha phazele mme o leke ho e bopa hape.






I.3



Ha re etseng

Kopanya matheba ho etsa setshwantsho sa phoofolo eo re seng re se na yona. Jwale tlotsa setshwantsho ka mmala.



Ha re etseng

Sebedisa disehwa ho tswa kamorao
ho buka ho etsa daenasoso.O
tla tlameha ho mena poleiti ya
pampiri halof o ho etsa mmele.
Jwale mamaretsa hlooho, maoto le
mohatla.






Ha re ngoleng

h

Tereisa tlhaku ka monwana wa hao o nto e
tereisa ka pensele. Qala lethebeng.




Tereisa tlhaku.

h



hula


Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **h** ka
lebokoseng.





Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere **h** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa mantswe hodimo.




heke



hotela



hempe



haraka

Ngola lebitso la hao mme o kgomaretse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.






Ha re bueng

Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se
bonang. Re tseba jwang hore ke selemo?
Bana ba apere eng? Dijalo di shebahala jwang?

Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.

Ke selemo






Lebitso la ka:


Ha re ngoleng

Tlotsa setshwantsho sena mme o
bolele hore ke nako efe ya selemo


Mamarisetsa
ditikara tsa
dipalesa ho phethela
setshwantsho
sa hao.



Dinonyana le dihahabi



Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o bue ka
mefuta e fapaneng ya diphoofolo eo o e
bonang.

Ke phoofolo efe e nang le masiba?

Di ikutlwa jwang?


Ke diphoofolo dife tse nang le letlalo le
mahwashe?

Di ikutlwa jwang?

Ke diphoofolo dife tse ka
fofang?

Ke diphoofolo dife tse ka
sesang?

O bona mahe a makae?



2.I




Ha re etseng

Manamisa papagaie
bohareng.







Manamisapapagaie
e le nngwe hodima
papagaie e bohareng.

Manamisa papagaie
e le nngwe ka tlasa
papagaie e ka ho le
letona.



Ha re etseng


Opela mantswe ana diatla.




Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.




Ha re baleng

Dikarete tsena
di a f etolelwā


noha



kwena



lempetje



mokgodutswane



nonyanalewatle



mphtjhe



letata



ntsu



leeba








2.3

Ha re etseng



Seha dikarete tsena mme o hlophise ditshwantsho
ka tatelano ho bopa dipale tse 2.

Dikarete tsena
di a fetolelwa



2.4



Lebitso la ka:



Ha re etseng



Ke papagaie efe e ka pele?
Ke efe e ka morao?



Ke papagaie efe e ka hodimo?
Ke efe e ka tlase?



Papagaie e bohareng e mmala
o jwang?
Papagaie e ka lehlakoreng le
letshehahadi e mmala o jwang?
Papagaie e ka lehlakoreng le
letona e mmala o jwang?




2.5




Ha re ngoleng

b

Tereisa tlhaku ka monwana wa hao o nto tereisa
ka pensele.Qala lethebeng.






Tereisa tlhaku.



bolo




Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **b**
ka lebokoseng.






Ha re ngoleng

Tlatsetsa ka tlhaku **b** mme o mamele modumo ha o ntse o balla mantswe hodimo.



Ngola lebitso la hao mme o kgomaretse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.





2.7



Ha re baleng

Arolela bana dintho tsena ka ho lekana.
Di take ka mabokoseng.







2.8



Ha re baleng



Seha theipi e methang mme
o methe hore dintho tsena di
bolelele bo bokae.



Ke setshwantsho
sef e se selelele haholo
mme ke sef e se
sekgutshwane
haholo?



Seha theipi ya ho metha mme o methe hore
dintho tsena di bolelele bo bokae.



3

Diphooftolo tse hlah



Ha re bueng


Sheba setshwantsho mme
o bue ka diphooftolo tseo o
di bonang.



Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.

Ha re bueng


Etsa modumo o etswang ke diphoofolo
tsena. Ke diphoofolo dife tse etsang
modumo o lerata?






Ha re baleng


Pheta pale. Tlotsa sef ahleho ka mmala ho bontsha hore tlou e ikutlwajwang.




Ho monate ho ba le mme.



Ke lahlehile.



Nthuse ho fumana mme.



Ke kgutletse ho mme.

3.2



Ha re baleng

Sheba ditshwantsho tsena mme o bolelle motswalle wa hao hore ke lebokose lef e le nang le dintho tse ngata le hore ke lef e le nang le dintho tse nnyane? Na ho na le mabokose a nang le dintho tse lakanang? Jwale bala palo ya dintho mme o tereise hodima palo e nepahetseng.



	5	6		7	q
	7	8		3	5
	6	8		1	4
	4	5		3	5
	4	6		4	9
	6	7		8	9

3.3


Kotara ya 4 – Beke 6-10



Ha re ngoleng

K

Tereisa letere ka monwana wa hao.
Qala mathebeng




Tereisa letere.

K



khaete

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **k** ka
lebokoseng.





Ha re ngoleng

Tlatsetsa ka tlhaku **k** mme o mamele modumo ha o ntse o balla
mantswe hodimo.



k uku



k ettele



k obo




k atiba



k onopo

Ngola lebitso la hao mme o kgomaretse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.




3.5



Ha re ngoleng

Qetela ho etsa ditshwantsho tsena tsa dirurubele. Etsa matheba hore mapheo kabobedi a tshwane. Ke serurubele sefe se nang le matheba a mangata?



3.6



Ha re ngoleng




Seha dikarete tsena mme o bapise palo le lentswe.

Jwale hlophisa dikarete ho latela dikarete tsa
diphoof olo le dikarete tsa dipapadi.Dikarete tsena
di a fetolelwa



2




3




4





5





6




7



8



9



3.7



Ha re etseng

Seha dikarete tse hlahang karolong ya ho seha dikarete
mme o bone ka moo o ka bapisang ditshwantsho le
ditshwantsho tse dikareteng tsena.

Dikarete tsena
di a fetolelwa

i



Inki

p



pere

o



oketopase

b



borotho

d



dijo

n



noka

e



edimola

s







sesa






Ha re ngoleng

Bolela hore ditshwantsho tsena ke tsa eng mme o
mamele modumo. Jwale tereisa mantswe.


 <p>p eo</p>	 <p>p elo</p>	 <p>p ere</p>
 <p>morara</p>	 <p>mora</p>	 <p>morena</p>
 <p>lerako</p>	 <p>boroko</p>	 <p>boloko</p>
 <p>sekolo</p>	 <p>selepe</p>	 <p>sejana</p>



Dipapadi



Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.



Ha re bueng

Ke dipapadi dif e tseo o kgonang ho di bona ditshwantshong tsena?

Ke dipapadi dif e tseo o di ratang?

Na o tseba melawana e sebediswang ho e nngwe le e nngwe ya dipapadi tsena?

Ke hobaneng ha ho na le melawana e laolang papadi?


Ke hobaneng hob a le seabo dipapading ho le bohlokwa?




Ha re ngoleng




Tereisa tlhlaku ka monwana wa
hao hamorao tereisa ka pensele.
Qala lethebeng.



Tereisa tlhlaku.

**emere**

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **e** ka
lebokoseng.



4.2



Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere **e** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa
mantswe hodimo.


epa




ese
le

enjene

eiy
e


Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha ditshwantsho tse
qalang ka **e**.














4.3



Ha re baleng


Ke lebokose lef e le nang le tse ngata haholo? Bala hore ho na le dintho
tse kae mme o tereise palo e nepahetseng.






Bolo e ya ka nqane
ho polasi.

4




Bolo e ya ka nqane
ho zoo.

5




Sam o neha bana
bolo ya bona.

8




Jabu o raha bolo haholo.

1




Bolo e ya ka nqane ho
lebopo la lewatle.

6




Bolo e ya ka nqane
ho motse.

3



Bolo e ya hodimo ka nqane ho
moedi le ka nqane ho mmila.

2



Sam o kapa bolo.

7

4.b



Ha re baleng

Bontsha hore ho na le dintlha tse kae tseo ngwana a le mong a di
hlabileng. Thala mola ho tloha ho ngwana ho ya palong e nepahetseng.
Tereisa dipalo mme o bale o ya morao ho tloha ho 9 ho ya ho l.



Jabu o
hlabile dintlha
tse 9.


9
8
7
6
5
4
3
2
1



Ann o hlabile
dintlha
tse 5.




Lindi o hlabile
dintlha tse 2.



Jim o
hlabile dintlha
tse 4.




Lulu o hlabile
dintlha tse 3.



Sam o hlabile
ntlha e le 1.

4.7

Kotara ya 4 – Beke 6-10



Ha re bueng

Sheba setshwantsho mme o tlatse dipalo o qala ka l bakeng sa mohlodi.
 Bolela hore ke phoofolo efe ya pele, ya bobedi, ya boraro, ya bone, ya bohlano, le ya ho qetela.
 Ke phoofolo efe e lebelo haholo? Ke phoofolo efe e lenama haholo?
 Ke phoofolo efe e kgolohadi?
 Ke phoofolo efe e nyane haholo? Ke phoofolo efe e boima haholo?
 Ke phoofolo efe e bobebe?

4.8



Ha re baleng


Tereisa palo.

Jwale khalara palo e nepahetseng ya dintho moleng o mong le o mong.


6




7




8




9



10



Ho keteka





Ha ne bueng



Sheba ditshwantsho mme o bolele hore ke mokete
of e oo o o tsebang.
O rata mokete of e haholo?
O keteka mokete wa letsatsi la hao la tswalo jwang?
Ke mekete efe e meng eo bana ba ka phaposing ya
hao ba e ketekang?

5.I



Ha re etseng

Bontsha bana bana tsela e yang moketeng wa bona.





5.2





Ha re etseng

Bolela hore ditshwantsho tsena ke tsa eng mme o bolele hore ke
ditshwantsho dife tse qetellang ka modumo o tshwanang.



Ke ditshwantsho dife tse qalang ka modumo o tshwanang?



5.3



Lebitso la ka:



Ha re etseng

Sebedisa ditikara ho kgabisa moketjana ona.




5.4



Ha re bueng

Ke dijo dife tseo o ka di bonang
setshwantshong?

Maneha
ditikara
sebakeng se
nepahetseng.




5.5



Ha re ngoleng

r

Tereisa letere ka monwana wa hao hamorao tereisa ka pensele. Qala lethebeng.





Tereisa letere.



rema




Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha **r** ka lebokoseng.









Ha re ngoleng

Tlatsa ka letere **R** mme o mamele modumo ha o ntse o bitsetsa
mantswe hodimo.


ritsa

rabara

roto

roboto


Ha re ngoleng

Fumana le ho etsa sedikadikwe ho potoloha ditshwantsho tse
qalang ka modumo wa **R**.







5.7



Ha re baleng

Etsa sedikadikwe se sekugbedu ho pota phoofolo e kgolohadi, le sedikadikwe se bolou ho pota ntho e nnyane ka ho fetisisa bolokong ka bong






Ha re baleng

Moleng ka mong, tshwaya ntho e boima haholo.






















5.9



Ha re baleng

Tereisa nomoro mme o khalare dibopeho hore ho be le tse 9 moleng ka mong.

q

1

2

3

4


5

6

7

8

9

q**q****q****q**

Ithute palo q.



5.10




Ha re baleng

Kopanya dintho tsena mmoho mme o ngole karabo
bolokong ya ho qetela.




+




=

5




+



=

5



+



=

5




+




=

2




+



=

4

Tse sehilweng



Phazele:

Seha phazele ena moleng o motsho. Jwale kopanya dikotwana tsena ho etsa setshwantsho.



Dinonyana tse pedi tse nyenjane:

Seha dinonyana, mena le ho kgomaretsa ho etsa phapete ya monwana. Sebedisa dinonyana tsena tse pedi ho pheta diketsahalo tsa thothokiso e leqepheng la 37.





Karete ya tatellano:

Seha dikarete tsena mme o di behe ka tatellano e nepahetseng, ebe o bolela se etsahalang tatellanong e nngwe le e nngwe.

Etsa daenasoso:

Seha maoto le mohatla wa daenasoso meleng e metsho. Mena poleiti ya pampiri halofo. Jwale kopanya dikotwana tsena mmoho ho etsa daenasosos jwaleka setshwantshong.



Ho bala dibuka:

Latela ditaelo mme o etse buka e tshwanang le ena e sehuweng. E nkele hae mme o e balle metswalle ya hao le ba lelapa.



TSE SEHILWENG



Ha re etseng


Seha leqephe moo ho nang le mola wa matheba mme o
manamise leqephe khaf areng e ka morao ho etsa phokhatho.
Boloka tseo o di sehileng ka mona hore di se ke tsa lahleha.


MANAMISA MONA


MANAMISA MONA



MANAMISA MONA







MANAMISA MONA


















Ke lapile hore!
Diapole tsena di a kgadisa.

4



Kajeno bohle re etela Jerry
zoo. E ba le letsatsi le monate
Jerry.

8




Ho etsahalang moo? Ke
lakatsa eka nka amoheleha
ka tlelaseng ena.


5




Jerry o ya
skolong.




1




6 Ke lakatsa eka nkabe ke
tseba ho bala le ho ngola.



3 Ke eng hoo?
Nka ho ja?



2 Ke batla ho ya sekolong.



7 Ke nako ya ho ya hae
Monghadi Jerry. E tla le
rona.